

1-17\*  
1-16\*

348(14) I 0 SEP 1939 K32/27  
pp. 1-14 Index

Korô ya ditladi ke yona e e  
be e latela ya naca borenenq  
methleng ya Mfathla Maitla  
ka ba sa aile Mmakote.  
Mmakote ke lesetswê mo  
be le motse. Tswaila  
ka Mfathla e e le la  
ba Mfathla ka Mhaka-Mhweu,  
methleng yela sa busa  
Bohori wa pele. Mankopane  
kwa ya ka kaka o kile  
a ya reha tswai ka  
Mfathla ka motsoho.

Korô ya ditladi; kapa la pele ke  
Setho thō, Rathokwane le  
Ramonyati. kapa la bobedi ke  
Molotsana, Mankomang,  
Matoru, Sekalanyane, Ramonyati.  
Molotsana a nyalwa ka Maruping.  
Sekalanyane a nyala ka Mankwane.  
Mankomanga a nyalwa ka Matjila.

s.348 Composition of Mfathla tribe, its clans and sections

DiMorô

Mo mongwe wa Matsadi wa Khladi  
e le e le Serumula.

Korô ya MoMabane - MoMabane  
a twala Makiletsa, Makiletsa  
a twala Rama Mutana, Rama Mutana  
a twala Matsheke, Matsheke a  
twala Makiletsa le Shoshe.  
Matsheke MoMabane a nyala  
Habana bonyo moathse.

Korô ya Khebane - Khebane  
o twile mo Sanare mo Kosi ka  
ba-Khebane. Mo Khebane mo  
Fwetewe Tiane. Matsing le  
MoMabane. Korô yena ya  
Khebane e xile mo ba mpatla  
ka Kholana le ba Selka sa  
MoMasedi, mo Mwe basadi ba  
Khebane ba ne ba dukela  
metse. <sup>Janong</sup> Mo Mwe mo mpho  
fere le mo basading, ke mo ba  
le mo Mase mo Morongwe.

[Ba <sup>I</sup>tsiane <sup>sa</sup> ba ithêta bare,  
 ke <sup>I</sup>Tsianyanane e matwanganane  
 kota, ya nna <sup>sa</sup> tana <sup>sa</sup> rongwa,  
 ya tana <sup>sa</sup> rongwa ke  
 banyana bo <sup>I</sup>thonne.  
 [Ba <sup>M</sup>marupung <sup>sa</sup> ba nêta bare,  
 Ba-<sup>M</sup>matkua a <sup>M</sup>namo <sup>I</sup>longwane,  
 o tla swa wa lotoloka moswene,  
 ka pelo mpe e bo <sup>I</sup>thale.  
 [Ba-<sup>M</sup>moima <sup>sa</sup> ba ithêta bare,  
 se <sup>I</sup>swane sa <sup>M</sup>makale, se  
<sup>sa</sup> be se <sup>I</sup>na di <sup>I</sup>thukutukut, se  
 nna bo-<sup>M</sup>makale <sup>M</sup>athinthinyane,  
<sup>M</sup>moima o tswa thakeng ya  
<sup>M</sup>moima. <sup>I</sup>thwe o <sup>ne</sup> a fapane  
 le monna <sup>I</sup>thwe. <sup>I</sup>thwa moima  
 a tla a tira se <sup>I</sup>thote le  
<sup>M</sup>mafosa. <sup>M</sup>me ka ntwa ya  
 ba <sup>I</sup>thata ba <sup>I</sup>thapela le ba  
<sup>I</sup>thafathala, ba moima le ba  
<sup>M</sup>mafosa ba tswa <sup>ne</sup> ba <sup>M</sup>thata.

IV

K32/27

4

348

<sup>g</sup> Witso<sup>g</sup>ro  
 [ Witso<sup>g</sup>ro ya moima moima a  
 tswala Thlataungwa,  
 Thlataungwa a tswala  
 Sekhane, Sekhane yena  
 a tswala makajane le  
matheko. matheko a  
 tswala ~~matheko~~ (moima o<sup>g</sup>  
 Marang le Thajane le Tshetshé) ile, a jiwa mosadi ke mapa.  
 Ba-makapaka ba itsete  
 ba, ~~ba~~ motsetumé,  
 Bapedi ba rangwana a matlou,  
 bana ba Ra-matome a  
~~ke~~  
 [ Witso<sup>g</sup>ro ya makapaka e ~~ne~~ e le  
 koto tse pedi. ~~Witso<sup>g</sup>ro~~ Witso<sup>g</sup>ro ya  
 Ba-pitse le Witso<sup>g</sup>ro ya Ba-pitse.  
 Ba-pitse ba ipitisa Ba-pitse  
 ka <sup>ntlha ya gore</sup> ~~Witso<sup>g</sup>ro~~ Witso<sup>g</sup>ro ya bina ho  
~~ke~~ Witso<sup>g</sup>ro jwa dinama thata, ~~ke~~  
 ke <sup>fa ba</sup> Witso<sup>g</sup>ro hona re ba motsetumé  
 a pitse, ka baka la mafura a nama,

~~Witbooi~~  
 [ ~~Witbooi~~ <sup>g/</sup>ya <sup>M</sup>-matšienḡ e tswetswe  
~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ke bare. <sup>M</sup>matšienḡ a  
 tswala <sup>n</sup>ntšime, <sup>n</sup>ntšime a  
 tswala <sup>M</sup>marêka, <sup>M</sup>marêka a  
 tswala Rantumō, Rantumō  
 mo lapeḡ la pele a tswala  
<sup>M</sup>Mikaèle le <sup>g/</sup> ~~le~~ <sup>g/</sup> ~~le~~ <sup>M</sup>mo  
 ka bokedi Rantumō a tswala  
 Lennō, ~~sentša~~ <sup>g/</sup> le <sup>M</sup>Moilā.  
 [ ~~Witbooi~~ <sup>g/</sup>ya <sup>M</sup>matšienḡ ha molaō  
 wa mo ~~ja~~ <sup>g/</sup> ~~te~~ <sup>g/</sup> ~~wa~~ <sup>g/</sup> ~~mpathaba~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~  
<sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~  
 nyallwa ke <sup>M</sup>marêna, ha  
<sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~  
<sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~  
 a jenyetša ntwa <sup>M</sup>ka <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~  
 ya lentšwe. <sup>M</sup>monna yo ba <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~  
 bare ke <sup>M</sup>marêka wa <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~  
<sup>M</sup>mpathaba <sup>M</sup>mina phuti ngwana  
<sup>n</sup>ntšime. <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~  
 lentšwe wa pele <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~ <sup>g/</sup> ~~ke~~

H

348

K32/27

6

<sup>9/</sup> si<sup>9/</sup>korô  
 ba <sup>9/</sup> Wapela-a-matse<sup>9/</sup>wa  
 a pitsa- <sup>9/</sup> ~~hedibêlô~~ <sup>9/</sup> zere ze  
<sup>9/</sup> ~~la~~ <sup>9/</sup> kolosa sea fisa. <sup>9/</sup> ~~ze~~ <sup>9/</sup> ntwā  
 ye e tla <sup>9/</sup> thōma <sup>9/</sup> ~~le~~ <sup>9/</sup> ~~le~~ <sup>9/</sup>  
<sup>9/</sup> ~~th~~ <sup>9/</sup> babilwē mosadi wa <sup>9/</sup> ~~matšila~~  
<sup>9/</sup> m<sup>9/</sup>mina kuena. <sup>9/</sup> ~~ke~~ <sup>9/</sup> ~~ba~~ <sup>9/</sup> ~~matšila~~  
<sup>9/</sup> ba tla <sup>9/</sup> kolosa <sup>9/</sup> ~~ba~~ <sup>9/</sup> ~~matšila~~  
<sup>9/</sup> merateng ba ba ba <sup>9/</sup> ~~ba~~ <sup>9/</sup> ~~lata~~  
<sup>9/</sup> ~~mae~~. <sup>9/</sup> ~~ba~~ <sup>9/</sup> ~~na~~ <sup>9/</sup> ~~le~~ <sup>9/</sup> ~~ku~~ <sup>9/</sup> ~~sana~~ e  
<sup>9/</sup> ~~ngwē~~ ya ba-bipa kuena  
<sup>9/</sup> ~~ba~~ <sup>9/</sup> ~~re~~ <sup>9/</sup> ~~ke~~ <sup>9/</sup> ~~pe~~ <sup>9/</sup> ~~lo~~ <sup>9/</sup> ~~pe~~ <sup>9/</sup> ~~di~~ <sup>9/</sup> ~~ke~~ <sup>9/</sup> ~~ku~~ <sup>9/</sup> ~~ona~~  
<sup>9/</sup> ~~mo~~ <sup>9/</sup> ~~le~~ <sup>9/</sup> ~~ile~~ <sup>9/</sup> ~~ke~~ <sup>9/</sup> ~~ku~~ <sup>9/</sup> ~~ona~~ <sup>9/</sup> ~~ntwa~~.  
<sup>9/</sup> ~~ba~~ <sup>9/</sup> ~~matšila~~ <sup>9/</sup> ~~ba~~ <sup>9/</sup> ~~kolosa~~ <sup>9/</sup> ~~dira~~, <sup>9/</sup> ~~le~~  
<sup>9/</sup> ~~lentšwē~~ <sup>9/</sup> ~~ku~~ <sup>9/</sup> ~~ona~~ <sup>9/</sup> ~~ana~~  
<sup>9/</sup> ~~le~~ <sup>9/</sup> ~~ku~~ <sup>9/</sup> ~~ona~~. <sup>9/</sup> ~~ke~~ <sup>9/</sup> ~~ku~~ <sup>9/</sup> ~~ma~~ <sup>9/</sup> ~~sika~~ <sup>9/</sup> ~~a~~ <sup>9/</sup> ~~tla~~  
<sup>9/</sup> ~~thunya~~ <sup>9/</sup> ~~lentšwē~~ <sup>9/</sup> ~~na~~ <sup>9/</sup> ~~pele~~,  
<sup>9/</sup> ~~zomme~~ a <sup>9/</sup> ~~ku~~ <sup>9/</sup> ~~wa~~ <sup>9/</sup> ~~ntwa~~ <sup>9/</sup> ~~ya~~ <sup>9/</sup> ~~fela~~.  
<sup>9/</sup> ~~ba~~ <sup>9/</sup> ~~matšila~~ <sup>9/</sup> ~~ke~~ <sup>9/</sup> ~~ba~~ <sup>9/</sup> ~~mo~~ <sup>9/</sup> ~~šate~~ <sup>9/</sup> ~~wa~~  
<sup>9/</sup> ~~matšila~~ <sup>9/</sup> ~~ba~~ <sup>9/</sup> ~~re~~, <sup>9/</sup> ~~ku~~ <sup>9/</sup> ~~korô~~ <sup>9/</sup> ~~ye~~  
<sup>9/</sup> e <sup>9/</sup> ~~ku~~ <sup>9/</sup> ~~wanela~~ <sup>9/</sup> ~~nyalélwa~~  
<sup>9/</sup> ~~ke~~ <sup>9/</sup> ~~ba~~ <sup>9/</sup> ~~mo~~ <sup>9/</sup> ~~šate~~.

348

VII

S. naosa  
De Hoop, 9/11  
Zuinphats,  
8/2/57.

K32/27

Di Koro

~~Le~~ <sup>Ka</sup> ~~seno~~ <sup>9)</sup> ba-mosate ba letile  
<sup>9)</sup> ho nyalela <sup>9)</sup> ~~u~~ <sup>9)</sup> korô ye. E <sup>n)</sup> ~~ke~~ e  
nyaletswe ke <sup>9)</sup> ~~ho~~ <sup>9)</sup> i Ramabêlê  
~~o~~ <sup>fela</sup> mosadi a <sup>5)</sup> ~~wa~~ <sup>5)</sup> kwa, ~~o~~ <sup>janong</sup>  
e nyaletswe ke Tau monna  
wa <sup>m)</sup> Inina phuti tete bele.

[<sup>9)</sup> ~~Ho~~ <sup>9)</sup> korô ya <sup>m)</sup> maruping, <sup>9)</sup> ho tswile  
Ramoroko, <sup>m)</sup> Ramoroko <sup>w)</sup> ~~ke~~ lapa  
la pele a <sup>pho)</sup> tswala <sup>pho)</sup> Phane le  
Kota, mo lapeng la bokedi a  
tswala <sup>Mm)</sup> Maseloto, <sup>Mm)</sup> madilo  
na ~~o~~ mosadi bare ke <sup>M)</sup> Moloding.

[<sup>M)</sup> ~~Ho~~ <sup>9)</sup> korang ya <sup>M)</sup> moima  
<sup>M)</sup> makspan o tswetse  
<sup>M)</sup> marang, <sup>tho)</sup> Tetsê le <sup>Thojane</sup> ~~o~~

[<sup>9)</sup> ~~Ho~~ <sup>9)</sup> korô ya <sup>M)</sup> molele <sup>9)</sup> ho tswile  
<sup>M)</sup> modupe, <sup>M)</sup> mpitsi, se thau bale,  
Lôbê le Phaladi, ba ntlo e  
<sup>n)</sup> ngwê mo <sup>9)</sup> ~~ho~~ <sup>9)</sup> korang, <sup>ke</sup> Rampi, le  
<sup>M)</sup> ma kô lôbê.

Sina<sup>9)</sup>ro<sup>9)</sup>  
 [K<sup>9)</sup>ond ya modimola <sup>9)</sup> (Ratotoeyane)  
 le <sup>9)</sup> ~~chi~~ <sup>9)</sup>chi le Karatji<sup>9)</sup> Rasape  
~~chi~~ <sup>9)</sup>chi a twala selete,  
 mo<sup>9)</sup>ko<sup>9)</sup>, mandu le  
~~modimola~~ <sup>9)</sup> modimola. Rasape a twala  
~~ntsho~~ <sup>9)</sup> le Sape. <sup>9)</sup> Manamose<sup>9)</sup>ttane  
 wa lapa le lenyane a twala  
 Totoyane, Hendrike, Geina,  
<sup>9)</sup> mamotlwa le Shololo.  
 [Manamose<sup>9)</sup>ttane ke yo  
 mongwe wa ba-Modimola  
 ba ile<sup>ng)</sup> ba bolaka mosadi  
 (Nkwana) yo mongwe wa ba matila  
 m<sup>9)</sup>mina kwena <sup>9)</sup> kwa mafatsi.  
<sup>9)</sup> ~~thwe~~ <sup>9)</sup> ba ~~ke~~ <sup>9)</sup> ba molaka  
~~ore~~ <sup>9)</sup> a ka ke a nyalwa <sup>9)</sup> la  
 modimola ke Karatji  
 K<sup>9)</sup>osana ya bona, ~~le~~ <sup>9)</sup> fela  
 mosadi yo yina a <sup>9)</sup> ana, a  
 fsewa <sup>9)</sup> la <sup>9)</sup> k<sup>9)</sup>o <sup>9)</sup> la matila  
 ke <sup>9)</sup> ~~that~~ <sup>9)</sup> kwathle.



348

A

K32/27

9

Ditšorô

Re ~~utlwa~~ <sup>utlwa</sup> ~~more~~ <sup>more</sup> ~~kworô~~ <sup>kworô</sup> yê ya  
 modimola ba-bina nôhō, ba  
 ile ba rerisana mo palang  
 ya mosadi yō wa <sup>m</sup>Imina kwēna  
 monmaswē <sup>m</sup>Maphatsana wa  
 matšila a. <sup>m</sup>Moikwenai. <sup>m</sup>Moime  
 ba ile ba thuntša mosadi yō  
 sosiu tšō ntswē yollong. <sup>m</sup>Mo thwē  
 se thunya se <sup>m</sup>se neilwē nguana  
<sup>m</sup>Mo thuntša, <sup>m</sup>gōe filwē ke  
 mokhalabye wa <sup>m</sup>modimala.  
<sup>m</sup>Mosati yō o balatswē <sup>m</sup>hudu-  
 flou mo <sup>m</sup>ke <sup>m</sup>ke <sup>m</sup>ke a ile ba  
~~mo~~ <sup>m</sup>Myathla <sup>m</sup>ba tšwa  
<sup>m</sup>Ymamudu ba faladitswē  
 ke <sup>m</sup>hala le <sup>m</sup>ke <sup>m</sup>se <sup>utlwane</sup>  
 le Sekitla <sup>m</sup>kwōsi ya Ba  
<sup>m</sup>Kwadiba. Re <sup>utlwa</sup> ~~more~~ <sup>more</sup>  
<sup>m</sup>kwōsi ya Kwadikeng ē <sup>m</sup>ē  
 re Ba-Myathla bo-Rabohori,  
<sup>m</sup>malebodi le <sup>m</sup>kwōkē wa <sup>m</sup>Atladi

348

Dikōrō

ba mo ntsetse nama tsa  
 mme<sup>9</sup>ō. <sup>Fela</sup> ~~le~~ ba <sup>M</sup>mpathba  
 ba <sup>9</sup>ana bare nang. Bare, <sup>9</sup>re  
 re ntsetse <sup>M</sup>mo <sup>9</sup>swadika<sup>m</sup>me<sup>9</sup>ō,  
 rona re <sup>M</sup>matebele a naledi  
 e ~~le~~ <sup>9</sup>thweu, e okamuteng  
 Ratumale le <sup>M</sup>mak<sup>9</sup>umula.  
 [Ka ba <sup>M</sup>mpathba ba tswa  
 Bothaba - tratsi ke <sup>M</sup>karota.  
 No thwe ba <sup>M</sup>mpathba le Ba  
 Seleka ba <sup>M</sup>swile moletlane  
 e le ka rano tsa marumo  
 ba thikella <sup>W</sup>ka thakeng  
 tsa <sup>M</sup>musiki<sup>v</sup>no, mo <sup>9</sup>thweng  
 ba ile ba <sup>9</sup>ba bōna phuti  
 e tswa moswaneng bare,  
 rona re ba bina phuti. Phuti  
 ye<sup>r</sup> ba se ke ba e bolaya, bare  
 ke marumo. le <sup>ka jeno</sup> ~~le~~ phuti  
 ka e jewē ke ba bina, <sup>(phuti) Fa</sup> ~~le~~ ba e eja  
 ba <sup>9</sup>hūmēga dimpa.

X

348

X32/27

||

Din<sup>9</sup>o

~~Di<sup>9</sup>o~~ ya mat<sup>5</sup>ila - Ba-mat<sup>5</sup>ila  
 ba tswetse ke Sebata, sebata  
 a tswala sekati wa pele,  
 sekati wa pele a tswala  
 setsonelo, setsonelo a tswala  
 monadi le selo. ~~no~~ selo ~~no~~  
 tswile kapari ya tswetseng  
 setsonelo wa bokedi. ~~no~~ Ga  
 ba ~~nyathla~~ ba a<sup>9</sup>ile ~~moncha~~  
~~nna~~ Bopetta-bolla-koma, ba-  
 mat<sup>5</sup>ila ba ~~no~~ ba a<sup>9</sup>ile  
~~nyathla~~ ~~no~~ ntha<sup>9</sup> ~~no~~  
~~nyathla~~ (Thaba). Ba<sup>9</sup>re,  
 ke ~~nyathla~~ maanare  
 bare, ke thaba ya ba ~~nyathla~~  
 o tholang, motho o thola  
 je ka ~~nyathla~~ le ~~nyathla~~  
 o mo<sup>9</sup>phadile. ~~no~~ ~~no~~ busa  
 Bohosi wa pele morwa nawa  
~~nyathla~~ phuti, yo a ~~nyathla~~  
~~nyathla~~ mo<sup>9</sup>heng mo thare ~~nyathla~~  
 seth<sup>9</sup>are sa morula.

Dinworo

[Ho thwe Bohosi wa pele a  
 sa phela, o nile a ranelwa  
 ke Bahatla ba Kaxila;  
 omme re ~~soa~~ utlwa ~~ore~~ ore monkhoma  
 wa matla, e be ~~be~~ ang Setsonelo  
 e ntsitse matlalo a  
 dinworo a le phutha-  
 ngwe, omme a rekolla  
 hozi ho Bahatla. Re  
~~soa~~ utlwa ore le Baselena ba  
 ne ba ha ntsi ~~hozi~~ hozi  
 lata mozi wa hozi  
 floza mo dinobong. Ka  
 nako ~~soa~~ ve ~~le~~ Baselena ba ~~le~~  
 ba a nile Botepelisa, hozi  
 ya kona e le hozi. [Hozi o  
 nile a etela ba ~~hozi~~ hozi  
 omme ~~soa~~ (gona) M  
 floza ba ba ~~hozi~~ hozi  
 dimpho se ntsi ta  
 mmupudi, letoku le  
 matlalo a bo-phozi.

XIII

348

K32/27

13

Dikoro

[Koro e e be<sup>ng</sup> e na le batho ba ba ntsi ke yona ya matšila. ~~omme~~ <sup>fa</sup> ba asile ~~ntšisa~~ <sup>o</sup> ~~ngwatšana~~ <sup>N</sup> monna wa matšila a-  
<sup>m</sup>mina <sup>ng</sup>kuena ya <sup>ng</sup>Thomile<sup>ng</sup> <sup>g</sup>ya <sup>g</sup>ka <sup>M</sup>Mapela. <sup>ng</sup>Ka <sup>g</sup>ka <sup>g</sup>seka <sup>g</sup>ile <sup>g</sup>Intsoe wa matšila. <sup>g</sup>Thwe <sup>g</sup>Koro ye e e le maatla mo maumong ka baka la <sup>g</sup>ata <sup>g</sup>ya yona, <sup>g</sup>omme e ne e sa <sup>g</sup>tsuwa. <sup>g</sup>Re <sup>g</sup>utlwa <sup>g</sup>ore <sup>g</sup>Koro <sup>g</sup>e e bo<sup>g</sup>ale <sup>g</sup>thata <sup>g</sup>ke ya mo<sup>g</sup>ate <sup>g</sup>ya <sup>g</sup>matšila.

[Koro e ngwe ke ya matšabi yona re <sup>g</sup>utlwa <sup>g</sup>ore e tswa <sup>g</sup>ya <sup>g</sup>ke <sup>g</sup>keledi.

[Koro e ngwe ke ya hole yona e tswa <sup>g</sup>ka <sup>g</sup>seka. <sup>g</sup>Ka <sup>g</sup>hole <sup>g</sup>gana ya <sup>g</sup>matšila e tswa <sup>g</sup>ke <sup>g</sup>keledi.

X 1) substituted

S. naara 10e Nov 1914  
Tuinplaats  
24/8/189

Setso sa Naka  
Leke la mosate kua mfathla maila

Mašwi

mothlasedi

Tselopedi → sekezi → Kobe kapa ngabi

348

↳ matla (matma, Tblakraungca, Sekhoane) → seleka II

↳ senare  
↳ Khoebane  
↳ Tsiane, mohlalane  
↳ matsieng

↳ mfathla → madioka → Tbutsume, lehako. Kutteye (mananye)

↳ Napa, morokolo, mahase, moshito, Ratuboloana → mamošweu → sethsathlo, molotsana

↳ Lebakeng, serongoane  
↳ Bohosi I  
↳ Dikhala

↳ malebodi → moraxola, phatsoana, mphopi, katudi, mamoshi to, Tumaxole, Ramabele, seipupi, mushi, Tau, kofi.

↳ moneri, salafi, moeme, nthlaku, matthole.

↳ mochela (2) morola kxadile, matlang.

↳ Tselane

↳ Bohosi II → Bana, Nkileng, Sebediose, Mithlasedi, nthonne, Piet, sephupi, kofi, lefiki

Ord 5348

K32/27

8/20 14

14 Substituted 14

Setšo sa Nawa

Loko la mosadi kwa Mfatlha wa Mailsa.

↳ Ka go botosolosa thata re utlwa gore Magwi o tswile go Ngunda. Magwi a tswala Mbotlhasedi, Mbotlhasedi a tswala Iselapedi le Mailsa.

↳ Iselapedi a tswala Seleka I, Seleka I a tswala Kōbē (Ngabe) Kōbē a tswala Seleka II, Seleka II a tswala Kuttirē (Mananyē).

↳ Mailsa a tswala Mfatlha, Mfatlha a tswala Nawa, Mborokolo, Mahare, Mošitō, Ratubolwane le Rakgukgwane.

↳ Kawa a tswala Serongwa, le Bohosi I le Nala mosetsana, ka lapa la pele. Ka lapa la bobedi la Nawa ka mosadi Magapane ke Mmalebodi, le basetsana ba babedi Mmakgaruru le Mmadinotšhe.

↳ Serongwa a tswala Mmatsetse, fela yena r.o. Serongwa a ya le naga ka go tšoma, a sike a busa. Lebitsō la gagwe la leballwa setšhabeng; le ka jeno ga ba rate le go pollwa.

↳ Bohosi I, ga a ka a tswala morwa, ene e le baretsana fela. Go thwe mosadi wa boraro wa Kgwebane o tšwetse Motšhela, fela go dumelwa gore ene e se ngwana wa Bohosiska nama, e le wa Moapeng a neng a apele Bohosi I. Basadi-mogolo bo Mmamotšemedi ba ve mosadi yo, o tšerwe a ntse a le reima sa Motšhela.

↳ Motšhela a tswala Iselane mosadi, Bohosi II, Kelaotšwē, Letlape le Mfete. Ka lapa la bobedi ke Morola, Kgadile le Matlang.

↳ Mmalebodi wa lapa la bobedi la Nawa, a tswala Mogagola, Phatshwana, Mpopi, Katadi, le Mmašitō lapeng la pele. Ka lapa la bobedi a tswala Mminōrō, Salafi, Moeme, Ntlhaku le Mmathole.

↳ Bohosi II ngwana Motšhela a tswala Nkhileng mosetsana, Titose, Sebediose, Mbotlhasedi, Nthonne mosetsana, Pitere, Sekgupi, Lifi le Sepiki mosetsana

↳ Senare le Moima ba tswa go Mailsa. Senare a tswala Kgwebane Matsieng, Tsiane, le Mbotlhabane. Fela Tsiane ke pharogō ya kgōrō ya Kgwebane, Tsiane e thomezile Tsiditsang

Loko la mošate

K32/27

- Z Moima a tswala Ikhakaungwa, Ikhakaungwa a  
 tswala Makgajane le Matheko.
- Z Makgajane a tswala Mbarangle Ihojane le r.o.  
 Ishetshe.
- Z go Mfatlha gape go tswile Mmammosweu,  
 Mmammosweu a tswala Setšhotlho, Setšhotlho  
 a tswala Rathokwane Rathokwane a tswala  
 Mbolotsana, Mbolotsana a tswala Ntladi.
- Z Mogagola wa lapa la pele la Mmalebodi a  
 tswala Tumagole, Ramabêlê, Seipupi moetsana  
 Mmušî, Tau le Lefi
- Z Tumagole a swa a se nyala, Ramabêlê a  
 tswala Seipupi II moetsana, Ishitšhila le  
 Kgauêlô.
- Z Kgôrô ya Mbotšhela le ya Mogagola ga di  
 utlwane pila boreng ba tšona. go utlwagal  
 gore borena bo ne bo ka tshwanêla kgôrô  
 ya Mogagola ngwana Mmalebodi, ngwana  
 Nawa tota. Ba neng ba ka rwala borena ka  
 lerika ke bo-Morokolo ba ileng Mbalete. Ba  
 phatlalletse Lehurutse fa go sa na go swa  
 Bohosi Ikhwa Mmakefapilwe, ba re ga ba  
 rate go buswa ke Mbotšhela, go a neng a tla  
 traya borena Bamfatlha. Ke fa Mmalebodi  
 a tla mo tshwanêla borena, mme e rile  
 Mbotšhela a godile Mmalebodi a mo sutêla  
 setulô. Pelaêlô ya ba ba ileng Mbalete e re  
 e le gore Mbotšhela ga a tshwanêla go ba  
 busa ka gore e re e se tota ngwana kgosi.

END. S 348